

t20_cfunct_1

(TMVQfGXApXxon9HuUWNpuHhCK7EkUpkyJsN)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_numbers : \iota$ be given. Let $r2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k46_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k19_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_membered : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ & \quad m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k2_numbers)))) \Rightarrow (\\ & \quad \forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & \quad \quad X0 k2_numbers)))) \Rightarrow (\forall X3.((v1_funct_1 X3) \wedge (m1_subset_1 \\ & \quad \quad X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k2_numbers)))) \Rightarrow (r2_relset_1 \\ & \quad X0 k2_numbers (k19_valued_1 X0 k2_numbers k2_numbers (k46_valued_1 \\ & \quad X0 k2_numbers k2_numbers X1 X2) X3) (k46_valued_1 X0 k2_numbers \\ & \quad k2_numbers (k19_valued_1 X0 k2_numbers k2_numbers X1 X3) (k19_valued_1 \\ & \quad \quad X0 k2_numbers k2_numbers X2 X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((m1_subset_1 X2 \\ & \quad (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & \quad (k2_zfmisc_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((r2_relset_1 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow (r2_relset_1 \\ & \quad \quad X0 X1 X3 X2)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$v1_membered k2_numbers \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.((v1_membered \\ & X1)\wedge((v1_membered X2)\wedge(((v1_funct_1 X3)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\wedge((v1_funct_1 X4)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X2))))))\Rightarrow((v1_funct_1 (k46_valued_1 X0 X1 X2 \\ & X3 X4)\wedge(m1_subset_1 (k46_valued_1 X0 X1 X2 X3 X4) (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 k2_numbers)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.((v1_membered \\ & X1)\wedge((v1_membered X2)\wedge(((v1_funct_1 X3)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\wedge((v1_funct_1 X4)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X2))))))\Rightarrow((v1_funct_1 (k19_valued_1 X0 X1 X2 \\ & X3 X4)\wedge(m1_subset_1 (k19_valued_1 X0 X1 X2 X3 X4) (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 k2_numbers)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.\forall X4.((v1_membered \\ & X1)\wedge((v1_membered X2)\wedge(((v1_funct_1 X3)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))\wedge((v1_funct_1 X4)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X2))))))\Rightarrow(k19_valued_1 X0 X1 X2 X3 X4 = k19_valued_1 \\ & X0 X1 X2 X4 X3)) \end{aligned} \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1_funct_1 X1)\wedge(\\ & m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k2_numbers))))\Rightarrow(\\ & \forall X2.((v1_funct_1 X2)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 k2_numbers))))\Rightarrow(\forall X3.((v1_funct_1 X3)\wedge(m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k2_numbers))))\Rightarrow(r2_relset_1 \\ & X0 k2_numbers (k46_valued_1 X0 k2_numbers k2_numbers (k19_valued_1 \\ & X0 k2_numbers k2_numbers X1 X2) (k19_valued_1 X0 k2_numbers k2_numbers \\ & X1 X3)) (k19_valued_1 X0 k2_numbers k2_numbers X1 (k46_valued_1 \\ & X0 k2_numbers k2_numbers X2 X3)))))) \end{aligned}$$